

ОТЧУОТТУУР-БЫЫБАРДЫЫР ПАРТИЙНАЙ МУННЬАХТАР

И. П. ВАСИЛЬЕВ.

ССКП райкомун партийнай-тэрийэр
отделын сибидиссэйдэ

Бу күнүргэ оройуон бары партийнай группаларыгар, сыахтаабы уонна маҥнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэригэр, оскуолалардаабы тэрилтэлэриттэн уратыларга, отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтар сааланналар.

Оскуолалардаабы маҥнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэргэ отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтар сүһүөхтөн бэс ыйыгар тэрээһиннээхтин ытыллыбыттары. Оройуон 10 оскуолаларыгар ытыллыбыт партийнай мунньахтарга учуокка турар 74 коммунисттаран 70 киһи эбэтэр 94,6 бырыһыаннара сылдьыбыта уонна 52 киһи, 74,3 бырыһыаннара отчуоту дүүүллэһингэ ытыллыбыттары. Бары партийнай тэрилтэлэр секретардарын үлэлэрэ ортонон сыаналаммыта.

Бу күнүртэн сааланар отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтар сүрүн уратыларынан, кинилэр ССКП XXIV съёһин кэнниттэн аан маҥнайгынан ытыллыдалара буолар. Итинэн бу мунньахтар ССКП XXIV съёһин уураахтары, тохсус биэс сылаах быһаан сорууларын ситиһиндээхтин олоххо киллэрингэ туһаайан ытыллыдалара. Маны сэргэ ССКП XXIV съёһе партия Устаабыгар киллэрбит уларытылларыгар сеп түбөһүннэрэн, быһыл оройуон үс колхозугар уонна совхозка парткомнар отчуоттара уонна быыбардара барбаттар.

ССКП райкомун бюроктуу 1971 сыл алтынньы 26 күнүнээһи уураабынан отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтар бары партийнай тэрилтэлэргэ ахсынньы ый 10 күнүгэр диэри ытыллыан бүтүөхтөөхтөр. Бу хас биирдик партийнай тэрилтэ олоһор улахан сойуом. Кини быыбардаммыт орган сылаабы үлэтин бэрэбэркэлээһин, хас биирдик коммунист партийнай олоххо ытыллытын туругун көрүү буолар. Ол да кини отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтары эрдэттэн бэлэмнээн, үрдүн идеянай-политическай таһымнаахтык уонна бары өттүнэн тэрээһиннээхтик ытыллытын партийнай тэрилтэлэр секретардарын, партбюроларын уонна парткомнардын бастакы уочараттаах сүрүн сорууларынан аабабыт.

Ааспыт сылаахха отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтар балаача тэрээһиннээхтик ытыллыбыттары. Ол курдук, оройуон 31 маҥнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэрин учуо-гар 669 коммунисттаран мунньахха 603 киһи, эбэтэр 90,1 бырыһыаннара кэлэн ытыллытын ылбыта. Оттон 16 сыахтаабы партийнай тэрилтэлэргэ коммунисттар мунньахха кэлдилэрэ 93,4 бырыһыанга тэннэспитэ. Оройуон 4 маҥнайгы сүһүөх партий-най тэрилтэлэригэр (редак-ция, тутуу учаастагы, сибээс-сийуоннаабы үзөлүн, «Меж-районнаабы» мясомолкомби-нат, промкомбинат истэриннээ-т, уо.д.а. тэрилтэлэргэ) ком-мунистар 100 бырыһыан

сылдьыбыттары. Ол эрэри сорох партийнай тэрилтэлэр-гэ коммунисттар мунньахха кэлдилэрэ мөлүөхтэ. Субу-руускай аатынан совхозна коммунистар 78,1. Эрилин Эристин аатынан колхозка 89,9, «Сельхозтехника» оро-йуоннаабы отделениетыгар 88,2 бырыһыаннара эрэ сыл-дьыбыттары. Оттон сыахтаа-бы партийнай тэрилтэлэртөн совхоз Кытаанахтаабы отде-лениетын, Эрилин Эристин аатынан колхоз Хоптовотоо-бу биригээдэтин мунньахтары-гар үгүс коммунистар кэлбэ-төхтөрө. Коммунистар 40,4 бырыһыаннара кэлэспиттэ ытыллыбыттары. Эбэтэр от-чуоттары дүүүллэһингэ 244 коммунист тал эппитэ. Оттон сыахтаабы партийнай тэрил-тэлэр мунньахтарыгар комму-нистар 48 бырыһыаннара кэлэспиттэ ытыллытын ылбыт-тары. Мунньахтар ордуу ак-тивнайдык, инээт кэлэспит-лээхтик оройуоннаабы ба-лыһа, суут-следственнай органнар, райпотребсоюз ис-тэриннээһи уонна Эрилин Эристин аатынан колхоз Ха-йахытаабы, Калинин ааты-нан колхоз Маралааһытаа-бы, совхоз Сылаһаабы пар-тийнай тэрилтэлэригэр бар-быттары. Бары партийнай тэ-рилтэлэр секретардарын, партбюроларын уонна парт-комнардын үлэлэрэ ортонон сыаналаммыта.

Быһылгы отчуоттуур-быы-бардыыр мунньахтар сүрүн сорууларынан, ССКП XXIV съёһин уураахтарыгар сеп түбөһүннэрэн, партийнай тэ-рийэр уонна идеологическай үлэлэри бары өттүнэн дириш-ник ырытан турар, баар итэ-вэстэри кинигик арыһы, си-тиһинилэри сыаналааһын уонна инники политическай-хаһаа-һыстыбаннай соруулары сеп-төөхтүн быһаарыы буолар. Бары партийнай тэрилтэлэр болломтолорун кинигэр про-изводствонь салайытын туу-сарын туруорулуохтаах. Про-изводствонь салгыы сайдыы-рын — оройуон инники сайдыы-тын кылаабынай төһүүтэ.

Коммунистар болломтоло-рун кинигэр ССКП КК со-горуутаабыта ылыммыт «Со-циалистическай куоталаһы тэрээһини салгы туннарар туһунан» уураабын олоххо киллэрин хаамыта буолуох тустаах. Оройуонга сорох сирдэргэ эбэһэтэлиститилэр куолутугар эрэ ытыллылар, олох түмүктэрэ онорулуубат. Ула тэрээһин уонна дьэсеп-ликиһтэ мөлүөх, үлэ онго-румтуота намыһах. Ол да кини үлэ сорох көрүнүгэри-гэр государственнай быһаач-нар туолбаттар. ытыллыбыт эбэһэтэлиститилэр кумаабы-га хаалаллар. Нэбилэһиннээн олох-дьаһах өттүнэн хатчы-чыйыһа итэвэстэр салбаачы тахса тураллар. Онон пар-тийнай мунньахтарга үлэ-бэр итэвэстэри кинигик арыһы, критиканы уонна бэйэни критикалаһыны тэ-нитти наада.

Отчуоттуур-быыбардыыр мунньахтарга, даһылаанка да-
(Бүтүүтүн 2 стр. көр.)

БАРЫ ДОПДУЛАР ПРОЛЕТАРИИДАРА, ХОЛБООҢУ

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАҤЧЫ ОРОЙУОНУЛААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭЭНТТЭР
ДЕНУТАТТАРЫН ОРОЙУОН НААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чуралдыскаго районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов
трудящихся Якутской АССР

1931 сыл алтынньы
13 күнүттэн тахсар

№ 135 (4092)

1971 сыл. Сэттинньы 13 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы

Добордуу көрсүһүү

ССКП КК уонна ССРС Министрдарын Советин итиригилэринэн сэттинньы 10 күнүгэр Москвага ЦХРП КК бастакы секретара Э. Герек, ЦХРП КК Политбюротун чөлөө, ЦХР Министрдарын Советин председатели Н. Древинич уонна да атын польскай салайааччылар кэлэлэр. Польшаттан кэлбит табыарыстары ССКП КК Генеральнай Секретары Л. П. Брежнев, ССКП КК Политбюротун чөлөө, ССРС Министрдарын Советин Председатели А. Н. Косыгин, ССКП КК секретара К. Ф. Битусев уонна да атыттар көрүстүлэр.

Сэттинньы 10 күнүгэр ССКП КК тэр ССРС уонна ЦХРП партийнай иттиһиэ государственнай дея-телэлэри икки ардыларыгар табыарыстын са-лааны билсин буолла.

Көрсүһүү кыттылааччылар астыннынан Советскай Союз уонна Польша Народнай Респу-бликатын бэрээттэн партиаларын иттиһиэ до-руоттарын сибээстэрэ бары өттүнэн ситиһи-лээхтик сайдарын бэллээтүлэр.

Көрсүһүү хаамыһыгар икки дойду неруотта-рын хаһаайыстыбаларын быһааччыларын сеп тү-бөһүннэрингэ, үһүү көмүөх өргөн дуосабыртар, о. д. а. ССРС уонна ЦХРП икки ардыларынаабы экономикай сөбүлөһиллэргэ тирэһирэр эконо-мическай уонна научнай техническай биригэ үлэ-лэһини сайыннарытыга ордуу улахан болломто

ууруаһына. Икки дойду партийнай уонна государственнай деятелэлэрэ ЭХКС чылаһыгар дойдулар социали-стическай экономикай интеграцияларын хол-бонуктаах программатын үтүһүнээхтик олоххо кылаһынга бейлээрин дуулуһууларын биригэ-тилэр.

Иттиһи тэһэ аан дойдулаабы балаһыанна тэрээн турар бөһүүрүстөрүтүр санааны билсин буолла.

Өрүттөр кэлэр да өттүгөр социалистическай дойдулар биир сымаролорун бэрээттүүтэ, социа-лизы аан дойдулаабы систематын, коммунисти-ческай уонна рабочай хамсааһын, иттиһиэ им-перализмы утары турар бары күүстэр дуулуур-дарын айа, демократия уонна социальная сойдыы иһин охсуһууга биригэ түмэри ситиһэргэ түүх кылааһын барытын отторорго биэс быһаары-нылаахтарыттан өттүлэр.

Советскай уонна польскай партийнай, госу-дарственный деятелэлэр көрсүһүүлэрэ санаалар толору сеп түбөһиллэлэрин көрдөрдө иттиһиэ нестиг, дойдуу, бэрээттэн быһымыта майгыта барда.

Польша салайааччылары ити күн дойдулары-гар төһүүнүлэр.

ССТА.



ССКП XXIV СЪЕЪИН УУРААХТАРЫН-ОЛОХХО!

2000-лаах кирбингэ чугастар



Гражданскай авиация Саха си-ринээһи управлениетын Зырянка-таабы аэнапордугар күн-дьыл ку-һаанын үрдүүн көтөр хайаан да наада буоллаагына. Вячеслав Титов командирдаах Ми-4 аэппа-һытар соруудаааччылар Вяче-слав Титов 1957 сылаахтан кө-төр. Хоту дойдуга үлэһэбитэ уоп-сыл буолла.

СИМОНКА: Ми-4 вертолет эки-паба (ханастан уһа дьэки) ит-кис подлет Л. Ушад, инженер-логи-ческай наука кандидата Н. Ку-либаки, бертмеханик В. Шинин, вертолет командира В. Титов.

ССТА фотохрониката.

Кытаанах, Пятилетка баста-ны сылын уоп ыйдарыгар Ульяна Макарова биирдик муннахтан 1923 кг. үүтү ыата. Оттон Алексей Варламов — 1721-дин киллэни. Фуралнай ынах ахсыттан 2000 кг үүтү ылар кирбингэ. чугаһаабыт ыанньыкыттарынан одо-е-ниһа бу икки дойду сепнэ ааттыыллар.

Бастыг көрдөрүүлээхтэр ахсааннарыгар ынах ахсы-тан 1606—1673 кг үүтү ыан-кылбит М. А. Попова, М. А. Сицева бааллар. Киһилэри

тилэх баттаһа ыанньыкыс-ты сылын уоп ыйдарыгар Л. Г. Ноева, К. Г. Пар-фенова уонна Е. В. Платоно-ва иһэллэр.

Манньыкыһылаах ыан-ньыкысттар сыралаах үлэ-лэрин түмүгэр отделение үтү-государствона атымлаабын сорууларын 102,4 бырыһыан толордо. Отделение үрдү-н ылар буоллааха. ынах сүһү-нү иитти быһаана 121,6 бы-рыһыанга тэрдиллиһэ. Нь-рай деловой тахсыта 70,3 бырыһыанга тэһнэстэ.

Мэлдьи инники

Арыылаах биригээдэтигэр нуу киһилэрэ үһүү көмүөх-Морфунев Семен. Иаанония бөһү ситэр. Кини быһылыгы биир хотуулаах үлэһиттэн биллэр. Кини ыччат сүһүөхү көрүүгэ үлэһэбитэ сэттис сылыгар барда. Бу тухары социалистическайды куота-лаһы инники күөнүгүрүһэр.

Быһылгы кыстыкка 40 бо-рооскуну көрөр. Олорго уоп-на.

нуу киһилэрэ үһүү көмүөх-бөһү ситэр. Кини быһылыгы сорууа борооску сууһаадаабы абыллиттин 350 грамма ти-риэрдик. Кыстык бастакы ыһын түмүгүнэн, үлэһисэр үчүгэй көрдөрүүдэммитин иһин, совхозун дирекцияты-нан харчынан бириэмийэлэн-нэ.

буулар. Отчуоттуур-бышбар-
дыр муньхтарга быд-
рын тэрлэбит партийнай,
комиссиялар отчуоттарын
истиэххэ уонна сага комис-
сиялар бышбардыаха.

Матнайтгы сүһүөх уонна
 цеховой партиянай тэрилтэ
 лар мунньахтарын ийэни
 хайаан даҕаны партиянай
 группаларга отчуоттуур-быы-
 бардыыр мунньахтары ыы-
 тыллыахтаах. Маны төрө-
 бүннээхүк ытыгы бары
 партбюролар уонна партком
 лар ытык изэстэринэн буу-

лар. Отчуоттуур-былбардын муньях — бу кешнөрү муньях буолбатах. Кинини булэмнэн, тэрийэн ытыыга ханын да бытархай, быстах дымда дигэн суох, барыта наадалах. Муньяхтары ытыты эппиэттөөх аруктарыттан биридэстэринэн секретардары уонна парабюралар былбардааһын буолар. Маны ССКП КК инструкциһыгар сеп түбэһиннэрин ыстыдалык таах.

Отсуутуур бэлдэж
мунһахтары эрдэттэн нигүүл
бэлэмнээххө, магыаха турилу
бары коммунистарын нэгэни
тардыахха. Мунһахтарыс
ыстыны эрдэттэн биллэрэн
коммунистар 100 бэрэһинэ
сүлддүүлэрын тааччылар ба
ры далааллары бэлдэххэ.

(Бүтүүтэ: Иннин 1 стр. нэр.)
цаны, хэлсэгийнлэргэ дабаны
улахан мизэстэй партинай
тэрийэр үлэ боплуруон
ыдыах тустаах. Маныха пар
тия нэхэтэ ыраас буоларын,
коммунистар эппизитизэстэрин
уонна активностарын үрдэтэр
туһунан СССР XXIV съезин
ыймыллара хайдах толорудлан
иһэллэрин туһунан элэстик
хэлсэтиннэххэ, Дьинтэр даба
ды, партийнай тэриэтэ асто
ритета, кини тэрийэр уонна
китэр улэтин таһыма хаас
бинирдин коммунист хайдах
үлэллириттэн, бэвэтин хайдах
туттарыттан, тоһо активнос
тадыттан быһаччы туһуну
таары чуолкай. Ол да рини
А. Т. Кузьмина «Коммунист
— партия активнай байыына»
диэн ыстатыйатын тула өссө
инэн хэлсэтин тэнийэти наа
да.

Маны тәгә «Ярославль куоратдағы партиянай тәрилтә-
гә партиянай нуныахтары
ытыты практикатын туһу-
нан» ССКП КК уураба
хәйдаг толовулан иһаригә.

партийнай мунишахтар «Рубе-
ларын үрдэтигэ, ылыллар
уураахтар туолуударын хой-
туруоллааһыны күүбүрдүүтэ
ураты болдоомтону ууруохха»
СССР көзкөтөгэр бэлэстэ-
дьоннору, ордун хоёо рабо-
чайдары, колхозтаахтары,
ЫБСЛКС чилиэннэрин уюна
үөрэхтээхтэри ылымга үлэ
мөлтөх туруктаах, Ытыги
үгүс магнайгы сүһүөх пар-
тийнай тэрлэтэлэрит ха-
тым элэ сыллар усталары-
гар биэр да кибиинан үүмүт-
тэрин туһунан сыллата ах-
сын көпсөтиниллэр да, туох
да хамсааһын оҥоһуллубат.
Коммунистар партийнай со-
рудахтары толорууларыгар
персональнай энigmatизин
нытаанахтын туруоруу ыма-
лыбат. Партийнай усунуобу
телеөнүн курдук Устаап бул-

ССКП XXIV съёнин уураах тарым олоххо ниллэрингэ партиянай тэрлэлээр нэхиднэн нээ ортотугар нитэр-ойдотор политической-мадсабай үлэ-форматын уонна нымматын тупсаран, кэнэтэн иһэр соруунтаахтар. Маныаха, олох, сиринэн үлэни тэрийтти уһууучу улахан болдомто үүрүлэр.

Бу улахан элнэттээх үлэни тэрийнэн шатыны бунит партийнай гэрлэтэбт аасны саасниттан идата сабалаабыта. Агитштаб төрлдибт агитэонаба рдипотребсэюжтаады уонна партиэциналааы бөлбөрдмүр уокурунтар кннрэтлэр. Барыта 110 бмытэрдмаччы баар. Агитэона штаб 11 чдлээнээх, оино үлэ саалаарынан араас идэлээх үлэнттэр сүүмэрдэмниттэрэ. Агитштаб начальнигынан коммунист Н. Е. Сисцев авалан үлэлээн эрэр.

Агитэора штабын бичигдх
сыллаах үлэтин билаана
олгохуудан партийнай тэригт
бюрогунан уонна агитэора
нестэччилэринэн б'тэргэтлэ-
дигитэ. Итинэн оома уосарат
таах занитиелара хаан, хап-
нын темади ытыылдаллара
уонна ити занитиелар тэрээ
һиннээхтин барыылара хаач-
чыллар. Занитиелар аналлаах
мүннэригэр ытыллар уонна
нестэччилэр актинайдыа
кытар буолан иһэллэр.

Бийаги агитзонабыг үлдээ-
хт бичигдэлтэйгээр, бидэвч бид
хүмүүн, барьта 14 залуу

партийнай мушьяхтар «Рубе-
ларын үрдэтигэ, ылыллар
уураахтар туолууларын хой-
туруоллааһыны күүбүрдүүгэ
ураты болдохтону ууруохха»
СССР кэжжэтигэр бэлэ-
дьоннору, ордун хото рабо-
чайдары, колхозтаахтары,
ЫБСЛКС чилиэннэрин уонна
үөрэхтээхтэри ылыага үлэ
мөлтөх туруктаах, Ытык
үгүс маанайгы сүһүөх пар-
тийнай тэрлэтэлэриг хас-
тым элэ сыллар усталары-
гар биэр да кининэн үүмүт-
тэрин туһунан сыллата ах-
сын кэпсэтиниллэр да, туох
да хамсааһын оһоһуллубат.
Коммунистар партийнай со-
рудахтары толорууларга
персональнай эппиэтинэни
лытааннахтын туруоруу ыы-
лыбат. Партийнай усунуоһу
төлөөһүн курдук Устаап бул-

тис ыытыдыана. Онно истар-
чилар болгомторун тардар
үгүс боппуруостар дэспэтинга
гурдулар, ол иһинэр буолан
ааспыт одохтоох Советтар
быыбардарыгар бэлэмнэни
соруктарын, үөрэх-ниһия үлэ-
тин, санитарнай үлэ туругун,
общественнай бэрээдэги ха-
рыстааһын тустарынан о. д. а.
Мань таһынан ССНП XXII
съездин матырыйаалларыгар,
аан дойду бадахыаньыатытар
уонна да атын темаларга
үгүс лекциялар аабылыныл-
лар. Ытытылыбыт үлэлэр тү-
мүктэрэ үлэһиттэр политиче-
скай активностарын арь кэти-
бүүгэ уонча иһинилэр проэ-
водственной ситибиаларгар
биллэр-көстөр үтүгэй сабы-
дыадаах буолла.

Балигын агитэона штаба бэйэтэ үлэтин былаан бэлхытынан сабалаата. Ааспы занаткеда нэһилиэнэньэ одорор уомна үлэллэр сиринэн нитэр-өйдөтөр, политическый маассабай үлэ туругун уомна ниннин соруктар тустарынан ССКП райкомун бэһис пленумугар көрүлүүбүт боппууруска даһыдаат ысталинныа. Оһо туруоруллубут соруктары олоххо нилдэрингэ туһаллһаас да киһи тыл эттэ.

Биймг агитзоно үлэтин
үчүгэй тэрээһиннээхтик, үр-
дүн гайымнаахтык ытыар
сорунтаахпыт.

М. СОФРОНОВ,
райпотребсоюз ишнээг;
магнайгы сүхүүх партийнай
тэригтэ секретара.

гучуулаах нэрдөбүүлэн сөрөх сүрдэртэ мэдэеэ голорууллубат. Обществeнный тэргитэ, лэр үлэлэртэр, тустазн нэ, нилэнтэр Советтарын, чароднай хонтуруул группаларын, малнайгы сууёох комсомольскай тэргитэлэр, профсоюз месткомнарын, табаарыстын сууттар, добровольнай народнай дружиналар онгон да атын тэргитэлэр үлэлэрин тустарынан билимтгы партийнай мунёнахтарга улахан суолтаны биэрэн кнэг кэсэитини таштар хайысханы ылынаахха.

Бу муньяхтарга идеологическай үлэ болтуруостары нини мнэстэни ылыахтаахтар. Маныаха соторутаагыта буолан ааспыт ССКП райкомун бэһис пленума. Нэһилиэнньэ ололор, үлэлиир сиринэн ытыллар политическай-маассабай үлэ туруга уонна ниики соруутара» диир таһаарбыт уурадыма олоххо киллэрэн соруутарын тула күөч нэпсэтин ытылдьан паада. Политическай үөрэхтээһин уонна маассабай-политическай үлэ турукта-

рын дэргэдийн ыргыгчид, партийн пропаганда уонна политической агитация суруч-не хоһоону, нылгаана тэрих-водствоны, бастын оролты ту-мууну уонна таргатыллы-кыта ыкса сибээстээх буо-луутун ситиһиэхтэ.

Партийнай-тэрийэр уопһа идеологическай үлэһи туһаары соруктарыҥ быһаарыҥ биһир суол усулуобуйатынан кадрдары аттаран туруорууга уопһа илһингэ сүрүү болдомго ууруу буолар. Партийнай-государственной уопһа үлэ дьыһынныһын боборгоһу, кадрдар персональнай эһиһинэһиһи үрдэтиҥ туһунан кэһсэһиһи бу мунуһахтарга сөһөөх мизэһиһи мһыах туһаах.

Биймэглэ муниахтар биир суол уратыларынан, ССКП XXIV съёбин ыйымыларыгар олобуран, администрация үлэтин контуруоллуур функциялаах партиянай төрөдтөлөр ахсааннара элбээбитэ, оно сибээстээн администрация араас салда үлэлэрин контуруоллуур партиянай комиссиялары сагалды төрөйүн

ПОЛИТҮӨРЭХ МАННАЙГЫ ЗАНЯТИЕЛАРЫН ТҮМҮКТЭРЭ

ССКП райкомун бөртө партиянан уюнна
ломсомолсаяй политтөрөх курууоктарынгар,
оскуолаларынгар уюнна семинардарга маан-
айгы занатиялар түмүктөрүн туунан
бөлүшүбү көрдө.

Выйыл оролуон үрдүнэн партиянан үөрэх систематыгар начальнай звеноба экономическай билин төрүттэрин уонна СССР XXIV съезин матырыяалларын үөрөтөр 34 нурууоуска 537 киһи, орто звеноба 20 оскуодаба 370 киһи, үрдүк звеноба 7 семинарга 133 киһи хабыллына. 50 коммунистар тус бэйэлэринэн үмүндүлэр. 126 пропагандистан 105-һэ коммунистар. Партиянай үөрэтиин барыта 1238 киһи, ол иһиттөн 639 коммунист хабыллына.

Майнагдйг зантйиелар Калинин затынан колхозна (партком солбууааччы секретара Степанов Р. М.), Эрилик Эристини аатынан колхозна (партком секретара Дмитриев Н. С.), Ленин аатынан колхозна Мындаады участагар (партийнай тэрилтэ секретара Дьячковская Е. С.), Субуруускай аатынан совхозна Болтоно, Соловьев отделениеларыгар (партийнай тэрилтэлэр секретардара Игнатъев Н. Н., Собакин Н. Г.), Чурапчы орто уонна абыс кылаастаах оскуодаларыгар, интернат-оскуодаба, Диринг орто оскуолатыгар, үп-банк үлэһиттэрин коллективныгар (партийнай тэрилтэлэр секретардара Васильев Р. И., Слепцова Е. Г., Кривошальни Р. Х., Тарасова С. И., Пестерева В. А.) балаачча тэрээһиннээхтик ытыллыбыттар.

Ол эрэзэри сорох партийнай тэрийдэлэр секретардара эпинэтэ суох сыһыманнаһынны таһаарбыттарын райком бюрода бэлиттэтэ. Карл Маркс аатынан колхозна (партбюро секретара Варашков Д. Ф.), Одьулуунга, Сылданга, сибээс оройуоннаады уезелин. ДЭУ коллективтарыгар (партийнай таһылталар секретардара Аржаков А. Р., Башнев В. П., Егоров В. Н., Тоскин Т. Г.) бастакы ханайналарга истээччилэр аңардара кэлбэтхэр. Оттон тутуу учаастагар (секретарь Филатов М. Д.), коммунальнай комбинаттар (секретарь Ефремов А. Г.), бытовоей комбинатта (секретарь Ноговицына Е. П.) бастакы ээрийдэлэр ытыллыл иллитэр. Оройуон үрдүнэн экономическай үөрэхтээбинниин

уонна коммунистическай үлэ оскуола-лары
гар баһаа абыйах киһи хабыллыбыт.

Комсомольской политүөрэххэ барыта 1869 киһи, ол иһиттэн 1407 комсомолец-хабыллыбыт. Партийнай үөрэх сэтгэр 108 комсомолец үөрэнэр, 112 комсомолец үөрэх ханнын да нөрүгүнэн хабыллыбатах. 112 пропагандист сүүмэрдэммитигтэн коммуниста баара-суоҕа 29 киһи. Комсомольскай политүөрэх заңиятиелара Бахсыга, Сыллага, Хайахсыкка уонна СПТУ-га бара иликтэр. Үгүс куруһуонтарга, оҥуолларга истэаччилэр сылдымылара мөлүөх.

Райком бюрота партийнай уонна комсомольскай полнүөрүбү тэрийингэ тахсыбыт нэбэстэри түргэниик туоратар иһин бу болпурдуу партийнай уонна комсомольскай муһунахтарга түргэн бириэмэ билиэйдүүлэһэн, чопчу дыһаллары ылааллар, гар, занятыслары биричиинэте суох көтүлүт коммунистары, комсомолецтары эппиэнкэ гардалларыгар парткомнар, маннайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэр секретардары сорудахтаата.

СССР КК уураагд ар сеп түбэшинээрэн, үлэйттэри экономическай үерэхтэрини киригик тэрийэргэ. Ааспыт сылга эконо- мическай минимуму туттарбыт үлэйттэр коммунистическай үлэ оскуолаларыгар уошна экономическай билин төрүттэрин үерэтэр оскуолаларга, лекторийдарга бары үөрэнэдлэрин ситийэргэ. Бары салайып үлэйттэр, специалисттар ый айы агитэон- ларынан 1-2 төгүл лекцийлары, басиэдэллэри онороллоругар бюро эбээннастаэтэ.

Партийнай, комсомольской подгруппа систематыгар ССКП XXIV съезин матырыбаалларын диригичин үөрэтингэ, занятелар идеянай ис хоһоонноругар партийнай тэриэтэлэр ураты болдомтолорун туһаайарса. Пропатандистар отчуоттарын истинни, иккис үлөдэригэр көмөнү тэриэтэлэригэр партийнай тэриэтэлэр секретардарын эбэһиһэстэ.

ССКП райкомун бюрота комсомольский политтөрөдү төрийннгэ тахсыбыт нтэстэр и туоратар дьаһалы ылларыгар ИБСЯХС райкомун секретара Уаров П. И., үүнэ мистэрде комсомольский политторох төрө биниэхтиг барытыгар бары эттэр көмөнү оҕороллорутар бары партинал то рилталар секретарларын соруулууда



Фермаларга анаан

КУРГАН. Курганнабы тил аңаайыстыбатын массыналарын «горро завод ферма»ларга 10 тил чугабыр уул-персиднай мнах ыыр станциялары отарда. Ол был-рыныгылаар балтараа тогул-элбэх

СИМОНКА - УДС-3 СТАН-
ЦИОННЫМ ВОЗРАТТАХ ТИЭЙИИ

С. Юдин фотот.
ССТА фотохрониката.

БОРООСКУ, ТЫҢАБАС—СҮӨНҮ ИИТИИТИН КЭСКИЛЭ

**Бүбүруускай аатынан соьхоз
ыччат сүөһүнү нитээччилэрин
сурунтара.**



Совхоз Коатонготуу отделеиястын Кындаалаагы бригадаты-
лар бээр бастыг береску, көрөччүлүн Сленица Василаса Ва-
сильева заттанар.

СНИМОВА, Слениова В. В. борооскударын чиччигтар

БАРЫ КЫАҢЫ ТУҢАНАН

Соловьев отделенистыгар ларин түмүгүр хас бииндин 330-ча борооску кыстынар борооскулара суункага 340-хотоннорун кэмигэр булбуттар. Бу эппиэттэх үлэ-380 грамм эбиэлэн кыллы-бастын рабочайдар, ыччалар. Бу көрдөрүүлэр бэрил-гар үөннэ комсомодестар либит тыл туоларын суоһу-луулар.

анагмыттар. Алтынны ий түмүүгүнөн көрдөхлө, бала-
ван ийыгар эбиллибигтэри-
нээдэр борооскулар суунка-
гаады мыйааһыннара тагпа-
ры түстө. Манна бириншиз-
тэ биллэр: септөөх аһыды-
гы, хотонго турар усулду-
буйатын хааччыботдохпит,
эбиг аһылыгы сэтэниги тэ-
рийбэтэхпит.

СССР чилинээ Идлагч
нова Татьяна Никифоровна
көрөр борооскуудара баладан
ийгыг 330-туу, алтынны-
га 380-нуу грамм суукка
ихын улаатан кэллээр. От-
тон маллым Ленин аатынан
молхозтут бийигини кытта
төн сирдээх-уоттаах Амма-
таады учуастагын сүөсүбүт-
төрө ааспыт кыһын бороосу
суунаатаады эбидинитин 300
граммтан таһаарбытара.

Итинник көрдөрүүлөрү сүйлөр нийеттен бары кыяхтарм туһаныахха калда. Бигини отделеһнебыт борооску көрөөччүлөрү күн аласын уоннуу ит көөнньөрбөнү инникилик ит искусственной үүтү онорон биридди борооскуга сөөтөргө быһаарыммыттары. Эбик аһылыгы итинник кээмөйдөөһү биэрдоххитина. бигини кыстык устата 150 центнер баһыан сордаах оту нэмчиһиэххит. Ону төрүүр ынахтары күөскү аһатыыга аһаан ууруохпут.

Хомустаах ферматын ыгы-
рыптын өйөөн социалисти-
ческайдды эбэбээтэдиһиэ
ылынныбыт. Онно борооску
суумматтаабы орто улаатын-
тын 320 граммга тэрдэргэ,
кыстык устата 65 кг эбил-
дэрин ситиһэргэ дүөй бы-
һарынныбыт. Итинтэн
тымыннаах ымааһымылан
213 центнер эт эбэн сити-
һуулар кыахтаныа. Евдокия
Николаева, Наталья Семе-
нова, Августа Собокина
курдук кыһамныылаах үлэ-
һиттэр 40—43-түү борооску-
лаахтар киһилэр үтүө үлэ-
һиттэр.

Вийнги совхоз Кытаанахтаагы отделе-
петын Арылаахтаагы биригээдэтин Хэ-
мустаах ферматыгар алтыа буолат 123
борооскуну көрөбүт. Кинилэр сууккытаа-
гы улаатымдыра 350 граммга тэттиһири-
гэр диэн эбэхээтэлистибэ ылынан үлэли-
бит. Ол саата алтыһыны 10 күнүттөл аны
саас ыам ыйын 15 күнүгэр диэри хас
быйраһыларын тыһынаах ыйааһына орто-
дунан 76,3 килограмм эбиллэхтэ. Ити-
эн түһүт сүөһүлөрүт кыстык саата
төлөһүбүүлэриттэн валовойунан 172 цент-
тиер эйа өлөрүөхтү.

Машны үрдүк эбэлзтэлистебэни
алынан, оройуон ыччат сүөһүнү татаач-
чиларыгар ыгырымы таһаарбышыт. Иүө,
талаһыны козулааччыларынэн буоларбы-
тыгар бийигини «Социалистическайды
суоталаһы тэрээһини салгымы түнөөр
туһунан» ССКП НК уураада өрө күүр-
дүбүтэ.

Бийиги, биригээдэбт усдуубуйаглар
даллахха, улахан соруту туруоруунбут
дин саппыбыт. Күүһөрү сайын түсүт
ууун ардахтар тэбилэрэгэр оннут хаа-
чыстыбата мөлтөх буолла. Хөтөн, илчтэ
сүөһүгэ дьэтэххэ, ийарадаас. Онто да суох
хойутаан тинэх борооскуларбытын илинби-
тигэр кыстыкка киирэн баран, сэттэтин
1 күнүтэр тиниэ туппулуут. Аны под-
сосна сылдыбыттар, ус-сайыны быһа ийэ-
ларин көгүл эмэн туораабыттар, ордун
орбуһуан төрөөбүттэр бороосуой аны-
лыкка үөрэнэн биэрбэккэ эрэйдэттэр.

Эхнэр ахылыг хара майгнайгтгай ту,
 ханмыгын барбылтай. КВ — 200 асгалу
 үлдэбтэй, нхки тойна коопньорбонь
 баян оигоробут. Күннэтэ адыстын би-
 лограмы бийрдин борооскуга сн-бтэй.
 Манган инньэ икхилин кг искусственный
 үүтү болэмцээн ийэрдэххит.

Борооскуну кыстын былаһын тухары
тото-хана аһаттахха, ол аата эбин аһы-
дыгы куусуз сизэттахха, хонун ахсын тө-
лөһүйэрин, кууга-гааһа тунсарын биниги
билбит дьоммут Хомойуох нин, сир ах-
сын бинирэммит лабытаны кэлин сэл-
ларга ким да тэрийэн хомуйтарбат буолла.

ЫЧЧАТТАР—ЫЧЧАТ СҮӨҺҮНҮ ИИТИИГЭ

Совхоз үрдүнэн барыта 2114 бороонку уонна 748 ыһаҕас иитиллэн турар. Киһилэри үгүс өтүн эдэр рабочайдар көрөллөр. Олор ортолорутар иккуллаган — производствога, онтон — үөрэххэ диктатка саналаах комсомолентар аһыйаҕа суохтар.

Кытааных өдөлөннетиыгар баар ыччат-комсомолецнай фермалар ыччат сүөһүнү иттиги бастыг көрдөрүү ийиш охсуспуттара ханые да сыллара буолат. Коммунист Сидоров Николай Романович салайар Нама ферматыгар бизс комсомолец баар. Бары сүөһүлөтүү аттестатын тулпутунан фермага кэлбиттэр. Ийишлэр сүөһүнү көрүү уонна хотон диил туугу эйиһил-хаанынан билбит Семен Семенов күүрдүк сүөһүтүтүүн биһргэ үлэһиллэр. Апас-балыс Каара уонна Мария Местиниковалар, Ирина Повомарова, Екатерина Носва буолулар бары 250 борсукуну дииһилэргэр ылбыттара. Петр Максимов маанна ферма тас үлэһитигэн сүлдээр.

Амма кытылыгыар Мырыла ферматыгар комсомол-
калар Оксача Соловьева, Наталья Семенова, Надеж-
да Бегарытова биридин бэйэлэре 40-тан тахсалтан
борооскуну көрөллөр-истэллэр. Маинна эдэр түөсүлү.
Соловьев нэһилэнтэ Советын депутата Евдокия Да-
влюкина Николаева старшайдыр. Мырылаҕа аҕыс
халык 330-ча борооскуну нитэн туруораллар.

Сылан уюна Волтого отделенеларыгар үүтү "босону" аатын ыбыт эдэр рабочайдар эмиз баал-
лар. Намалар уюна ырыдалар борооску сууна-
таады абилдинтин 320 граммга тиердэргэ, кыстык ус-
тага 43—65 килограмм улаатарын ситиһэргэ соруу-
лунан үлэлчиллэр. Ворооску көрөөччүлөр хас бири-
дир төбөдө күннэтэ 8—10 кг кооһунборбону ситэр-
гэ, 1,5—2 кг искусственной үүтү иһэрдэргэ кыба-
наллар. Ону тэҥэ угуох күлэ, туус о.д.а, минераль-
най абызыктары туһаныхтара.

Совет үрдүнөн бороосулар кыстын устаты ула-
тылардан тынныах ыйааһыннан 137,5 тонна
ти озоор соруктаахпыт. Ол кингэр биниги Дээр
дуураптаагы отделениебытыгар 192 центнер ыт

Ылынныбыт — толоруохпут

Нүүдлэрбүтнэгэр бэлхык да албэх Мунг-халааһыны кэмнэгэр ыштан, бытархай балыгы борооску керөөччүдэртэ биһээр буол. Оччотугар биһр бэртээхэй эбн аһыдыктанар этибит. Ордук дүүдэх өттүлэригэр балык миннин иһэрдэр улахан эбырадлаах буолааччы. Кыстык биһрийе анһарын ытта биһиги формабытыгар онноодор комбикормабыт бүтэн хаалла.

Бишиги хамнасныг борооскудархатын
ий бүтүүтэ ылаан, кинилэр тоёо улаан-
пыттарын былааран илэрбиттэн туту-
луктаах. Ол аата үлэбит түмүгэ биллэч
дүлхэртээх. Тугу ситиснипит дуолкайда-
ныахтаах. Ныстык бастакы ыыгар бишиги
бэригээдүбэ ити ытылдыбата. Манна
бэригээдүбэр уонна специалистар кэдэйэн
бээрдилэр дьирбигир тийэбит. Аны ба-
һуолэнтэн, бээрэстэлээх сиртэн, сылдан
үлэлибит. Хотонго тэнас уларытар хос,
өссө кыһыл муннук да наада эгэ. Миэстэ
баарын үрдүнэн ол кыалдыбата.

Манна таарыгчы подсос нийрэгдэрин дынх чухчы көтүл эмизэрин реламин ту-гуһан көрөр гына аны саас тэрингэхэ табыллар дигэн санаалаахпын этэбин. Би-һиги биригздэдэ атыыр обустар хаачыс-тыба өлтүөн мөлтөхтөр. Ии сүһү бо-руодатын тунсармыга охсууну өгөдөр.

Бу сурунпар мин үксүн баар, нтэзэ-
тэри таарындым, санзабын эттим. Бийиги
фермабытыгар Морфунов С. Н., Аянатов
С. Е., Захаров Н. Т., Аянитова У. Е.
мурдун хотуулаах үлэһиттэр бааллар.
Ниилэлэртэн комсомолка Елизавета Попова
ча хаалсыбат.

Кыстыкка киирингэ тоһо да итэбэс-бы-
һаас тахсыбытын ичингэр, ферма кол-
лектива биэрбит тылын толорууга биэр-
гини күүдүк турунна. Саха АССР 50 сы-
лын көрсө эбэһээталиститини чинэтиитин
солорого дьулуһабыт.

Г. ДАГДАНЧА.
ЗВЕНОВОД.

Энгийн талбарын синтезлэлт

Бийн снүхү бүтэргэ баран никие снлбын «фериата» үзэлигнэ. Билырын 38 босоо снүхү көрөн снл тааарбыгнэ. Саас бостууктарга туттарарбар нинг-лэг, кысгак нингэр суукнатаагы улаатын-лара 124 граммга тэгнэспитэ быһаарыллыбыта. Ааспыт са-нын 30 нйрэйи илинбар ылан нингитин. Нйрэйдэ-ринг аас хонон турдагтарын ахсын 627-лин грамм улаатан күөх сайыны туораабытара.

Кыстыңда кыргызга ити кыргыздарбиттэн түөрт ушнарыа бөйбөр туттарбыттара. Бийниги ыңчат сүлүңү иттиги өр сылдарга үлөлөбит. Парасковья Максимовна Христофоровалыы Сутулаан ферматыгар багыбы. Манна отделение 230-ча бодоскудугат. 150-на кыстан тувар. Парасковья Максимовна эмне 40 табону төрөр. Кини көргөн Сидер Христофоров көөнньөрбө онторор.

Кыстык бири ыйа ааста. Биниги бастыг сүсүһүпүтү кымыунист Илларионовна Татьяна Васильевна нөрөр борооскулара сууккаба 395 грамм улааттылар. -Мизинэрин абаллаһылэрэ 350 грамм буолла. Отделение үрдүнэн хас биридин борооску ховукпасын 320-лүн грамынан төлөһүөн кыс хаары 140-рууругар тылбытын биэрбиппит. Ити туолар кыах-тааһын даспыт ый көрдөрдө.

Ыйчак сүөнү совхозпут баайа-дуола хангайынын
иннын мээндэ. Кини төһө үчүгүйдүк кыстаан күөх
үктөнөр да, соччонон күөх сайын устата улаа-
тыа, баах эти бириэ, үтүө сүөнү буолан иитиллэ.
Кини ордоннаах республикалары уйа агардыах
ибиһэтин совхоз ыччаттара уонна комсомоллуктара
сүөнү иитиһипэр үлэ кыайымын бэлэх тутан көр-
сүөхтэрэ.

Анастасия БОРИСОВА,

ЫВСЛКС чилиэнэ, райсовет депутата,

Балаһаны биһиги анал. корр. П. СЕДАЛИЩЕВ
Бэлтэннэстэ,

БАСТАКЫ КИЭНЭ—МУГУДАЙДАР

Сэттинин 10 күнүгэр «Искусственин үрүт бас билэр» дин дөһүнүн 10-түгүлүгү Саха АССР тэрилинбэ 50 сыла үрүтүгүгү аналлаах фольклор фестивала бийиги оройуонмутугар сабаанна.

Бу күн киэһэ 7 чааска культура оройуоннаагы дьэтигэр үгүс көрөөчүлөр мүнүшүлэр. Фольклор фестивалын оройуоннаагы тэрийэр комиссиятын председателе таб. ЕФИМОВ Г.Д. бу фестивалы уратыларын, сыалын-соругун туһунан ылыстык кэпсэпкэ уонна фестиваль иһэс тура сабааннамытын биллэрдэ.

Фестивалы сабааннарыччэс Калыппы аатынан колхоз ыччаттарыгар тигистэ. Мугудай ыччаттара концердарын Саха народнай поэта Күннүн Уурастырыл суруйбут «Иуоралдын кутас аттаах Тойон Дьабырына» дин олонхотуттан быһа тардан сценалары көрдөрүүнэн сабаанналар. Биллэн турар, көннөрү олонхону сценага таһааран, постановка курдук туруоруу ыраахтардаах уонна уустуктардаах. Маны дэбигис коллектив кыайбат уонна туруорарга холонмот дьаалата. Бу өттүлүн мугудайдар хорсун холонууну оҕорбуттар уонна бэйэлэрин ыччаттарыгар баайда үлэһин сатаабыттар. Таллан Хара оройулун шофер Михаил Потапов, Вэрийэ Хараны—оскуола завхоза Афанасий Захаров уонна Кыыс Кысыйдааны—Мария Никонова балайда ситиһиниэхтэрин оонньотуллар. Кинилэр өссө чөлүйдэхтарына, ханнык баһарар сценага оонньохтарынын сөп эбит. Оттон Күн Чөлөрүүнү уонна—Ранса Аммосова, Сага Саарын Тойону—Инокентий Васильев ыраабынан кыайбатылар. Арыалдык кыргыттарынан биридэстэрин ыраахыта кыһа тобугар тийиэ сыһа ылганын көрө олорон, билиргы көм дьонун таһаанна-сабын көрө-

һин тутуспат дин саныгыттан.

«САПСАРЫ» драматтан Сайсары умуһунин монологтарын Р. Аммосова чакчы кыайа тутан оонньоото. «ОЮУКАН», «ЭДЭР ЫЧЧАТ ҮНҮҮТЭ» дин үнүгүлэр—коллектив улахан ситиһинилэр.

Мугудайдар толорууларыгар хас да сана ырыалар («МАНҔАН ХААР», «САХАМ СИРИН ААТТААТЫЛАР» «СЫБААННА БЫРАТА», «УОЛ УОРУУТЭ») баалларын биир сонун быһыытынан бэлэниэххэ сөп. Концерт 30-мн таһааһын кыттыбыта—коллектив сүүйүүтэ. Толоруоччулар көстүүмнэра тупсабайдарын жюри бэлэтиэтэ.

Бу коллектив оонньуутугар манчык итэ-бэстэри ыйар наадалаах. Туох-ханнык миннэ, фольклор фестивалыгар толоруллар нүөмөрдөр дин народнай характердаах буолуохтаахтар. Бу өттүлүн мугудайдар концердарын 26 нүөмөрттөн 11 эрэ ити сүрүн көрдөбүлгэ эппиэттир. Онгон атын нүөмөрдөр фольклорнай жанрга ханан да хапсыбаттар. Манан сибээстээн, фольклор фестивалын оройуоннаагы жюрига, фольклорга, чөлүчү эппиэттир нүөмөрдөргө улахан сыанабыл бэриллэбэ дин оһуобай бэлэтиэтэһини оҕордо.

Толоруллар нүөмөрдөргө сценнческэй культура ситэ-хото туһулулубата, ыччат ортотуттан фольклор жанрыгар чакчы чабылхайдык толорор сана талаан көстүбөтө. Ону наар хомуска Р. Аммосова, сахалыы тойугу Г. Тарабукин эрэ толороллор да көрдөрдө.

Уолсайынан, Маралаайытаагы культура дьэтиги коллектива (директор Т. Гоголев, худрук Е. Назарова) фольклор фестивалыгар бэлэниэхтэби концерда кини ситиһинин быһыытынан сыаналанан сөп.

С. ЭВЕРСТОВ.



Үрдүн оҕорон таһаарылаах хаар хомуйар массынаны коммунальнай массынналары оҕорор Свердловскайдаагы завод оҕорон таһаарар. Кинилэр ГАЗ-66 уонна ГАЗ-51 автомобиллар бааларыгар оһоһулааллар.

Массынналар Уһук хотугу сир усулуобуйатыгар үчүгэй дин үлэһинилэрин көрдөрдүлэр. Соторутаагыта НХСВ дин ломун ыллылар.

Снимокка: хомуйааччы-слесарь Б. А. Долгачев, бэлэм бороһукуйа ысмылаатын сибээдэсэһэ А. А. Клязев уонна бэрэбэрналдир шофер В. И. Бакунович сага массынналары атаарыахтарынын миннэ.

А. Грехов фотота.

ССТА фотохрониката.

ОБОНУ ИИТИИГЭ ТӨЛӨНӨР ҮП

(Салгыта, Иини хаһыат 133-134 №-гэр көр).

Одолору иитиигэ бэрлэлэр үп, холобур, страховоу усунуос аабыллыбат биир бириэмэлээх бириэмийэлэртэн, наука, литература уонна искусство уобаластарыгар үһүлүтүлээх үлэ иһин анаар бириэмийэлэртэн, өйтөн булан оһоруу уонна рационализаторскай этиилэр иһин наһараадалартан, командировкаларга уонна атын сиргэ көһөрүлүүгэ компенсацияламыт суумалартан тутуллубат.

Алимент хаһаантан (дохуоттан) нолуоктар тутуллубуттарынан киниттэн аабыллар.

Сонун саастарын ситэ илик оһолор итиллиллэрин, өскөтүн кинилэр төрөппүттэро суох буоллаһына, эһэтигэр, эбэтигэр, убайыгар, эдьийигэр, ону тэнэ маачаа аатыгар, ийэтигэр сүктэһэри олохтуур. Ол курдук, РСФСР эройох буолуу уонна нэргэн туһунан Кодекска маачаа аа уонна ийэ сааһа ситэ илик төрөппөтөх оһолорун, өскөтүн оһолор кинилэр итинниилэригэр эбэтэр итинилэригэр сылдыбыт уонна төрөппүттэро суох эбэтэр төрөппүттэриттэн сөп буолар средствоны ылар ыччаттара суох буоллаһына, итэр эбэһинэстэри көрөр.

Алимент бада да өттүнэ, суут да быһаарыаһын төлөһүн сөп. Бастаан түбэлтэ кинини төлөһүү киһи харчыны тус бэйэтинэн эбэтэр кини сайабыллыаһыгар олоһуран үлэһин, пенсия, стипендия ылар администрациятын неһуе биэрэр. Бада өттүнэн тө-

лүүр бэрээдэн ылааччы хаһа баһарар көмгэ алименты көрдүүр туһунан суукка тылдыыр быраабын үстүбэт.

ССРС Верховнай Советин Президиумун 1967 сыл отыйын 21 күнүнэһэ Ыһааһыназ алименты төлөһүтөн сорууан куотуу иһин сууттамыт эбэтэр онон сибээстээн милиция органнарынан көрдөһүлүбүт дьон паспорттарыгар киниттэн оһолорун итингэ үп ирдэһэрин туһунан бэлиэ (суруйуу) оһоһулар. Бу предприятелар, учредителлар, тэриэтэлэр администратиялары толортуруулаах иһинс кэлиэ иһинсэ хаһаантан оһолорго барыахтаах сууманы тутарга эбэһинэстир.

Уолсай быраабыла быһылынан алимент суумка үгсүү оһоһулуубут көмгтэн төлөнөр. Ааспыт өтгө суут ирдэбили түһэриэх иннинсэ төлөбүрү ылар туһунан дьаһал оһоһулуубутун үрдүнэн, эппиэттэччи куотуммутун дакаас тыыр буоллаһына эрэ, тутуллар. Бу түбэлтэ төлөбүр суумка ирдэбили түһэриэх иннинсэһэ үс сыл иһинсэ тутуллар.

Өскөтүн толоруулаах иһининсэ алимент нэстээһи көрдөһүтүнэн сибээстээн төлөмөтөх буоллаһына, оһо сааһа сипииттэн тутулуга суох ааспыт өтгө бүтүнүгүтэ ирдэһэр.

Алименты төлөтүү туһунан суут быһаарыта тутта толоруулаах тустаах.

А. АДУЕВ,
юрис.

Редактор Н. П. СИДОРОВ.

БИИГЭ ААДЫРЫСПЫТ: Чурапчы салиһыһэ. Карл Маркс уулусса 12 №-а.

Телефоннар: редактор—913-95, тыа хаһаайысбатын уонна культура, олох-дьаһах отделлара—914-95, уолсай отдел—915-05, типография—911-08.

Редакцияда ылар сурунка аадырыһы, араспаанһыны, ааты, аа аатын толору сурулуохтаах.



КИМ КЫАЛЛАР?

Үрэх-Күөрэ бэрт үгүс үлэһит-сааскыттан кинини көрө пэктээх Ленин аатынан колхоз биир улахан биригээдэ. Манса үксэ өдөр ыччат оһолор, үлэһит. Колхоз кинини—Дьабыланы кытары сибээс суох. Телефон сайыһыттан үлэһит. Онон кыра да, улахан да наадыһыт-кэпсэһүүнэн барааччынан идиитин сатыыбыт. Холобур, киһи улаханнаах ырыыдаһына, баһара кэстөөх сиргэ бэрэргэ күһааһын дин транспорт өттүнөн мөһийбит дьонмут. Арантар кыһаа Одьулуунна кини оройуон кинини кытта телефонунан сибээстэһэ түбэлтэбэт үгүс буолар.

Үрэх-Күөрэ олоһтоохторо бу

сааскыттан кинини көрө пэктээх Ленин аатынан колхоз биир улахан биригээдэ. Манса үксэ өдөр ыччат оһолор, үлэһит. Колхоз кинини—Дьабыланы кытары сибээс суох. Телефон сайыһыттан үлэһит. Онон кыра да, улахан да наадыһыт-кэпсэһүүнэн барааччынан идиитин сатыыбыт. Холобур, киһи улаханнаах ырыыдаһына, баһара кэстөөх сиргэ бэрэргэ күһааһын дин транспорт өттүнөн мөһийбит дьонмут. Арантар кыһаа Одьулуунна кини оройуон кинини кытта телефонунан сибээстэһэ түбэлтэбэт үгүс буолар.

Н. СЕРГЕЕВА,

фельдшер.

КЫНДАЛЛАР
КЫАЛБАЛАРА

Кында—сонго Болотогоһу отделеһыттан биир биригээдэ. Манса 20 ча ыла оһолор, 25 минетэлээх дөһөдгөһ. Ол эрэри сибээс өттүнэн улахан мөһтөһүт. Телефон да үлэһит, суол иһе куһаан буолан, транспорт да сылдыбат. Урут манса идииттэн баар этэ, ону ааспыт ийи бийигини «сырыһыттан» Болотогоһо көһөрдүлэр. Онон баһата кырына сир кыһаатынан өссө үксэттилэр. Куһаарын талаан аттаһа, улахан кини, оһо уруу да ырыыдаһына, араспа дин дин да төһөстэһа, баһа тардан илан чуһаастаах идииттэн илэһэр транспортт сүөх. Биир ДТ 75, икки «Беларусь» трактордардаһыт баһа-лэро тустаах үлэһиттэр. Сорор гарсырда арда баран кэһа көбүт көһахтэрэ, аны кыһаа тийэр быраалтэра да суох.

Кулуунтаах ааттаһыт. Ол эрэри биирдэ кини кэстө илэ. Эгэ, тэһтэһааччылар сылдыаттар дуо? Онон Кында бөһүлэһэр оһолор сүөхү итинни, оһо сөһүн үлэһиттэро, механикатордар, сылаһыттар сылаһа-лаз кэммитин культурайдык атварар кыһаа сүөх чуһуһуу оһолорбут.

Е. КОЖУРОВ.

ТАБААРЫС,
ОРОЙУОНУҔ ХАҔЫАТЫГАР
«САҔА ОЛОХХО»
СУРУТАРГА ИИТЭЙ!

Сурутуу сыаната: сыла-3 солк. 12 харчы. Сыл аһарыгар 1 солк. 56 харчы.

Бийиги хаһааннаһыгар б. дь. тоһсуһуу 1 күнүгэр 2490 киһи суруһута. Ааспыт сылларга сурутуу өссө элбэх этэ. Холобур, 1970 с. хаһыат 2571 киһи сурутан ааһыта. Быйыл кэлэр сылга сурутуу олох мөһтөһүт тэрилиннэ. Сэттинин 10 күнүнэһэ туругуан, «Сага олох» хаһыанна 2066 эрэ аһаһылар сурутулуна.